

Intervju: Wolfgang Petritsch, Visoki predstavnik u BiH "Radi se o Bosni, a ne o utopiji"

Jedan od najuspjesnijih stranaca na dugoj listi onih koji se posljednju deceniju bave Bosnom i Hercegovinom, produzenjem svog mandata dobio je i formalnu medjunarodnu verifikaciju svog uspjesnog i izuzetno predanog rada. Neposredno nakon povratka iz Strasbourga, gdje se jos jednom uspio izboriti za strpljenje Evropljana prema bosanskoj nesposobnosti za ispunjavanje i najminimalnijih uslova za prijem u Vijeće Evrope, Wolfgang Petritsch govori o propustenoj prilici, svojim simpatijama za lidera Alijanse i neslaganjima sa njima, razlicitim tumacenjima preporuka Politickog komiteta Vijeća Evrope, o SDS-u i Mladenu Ivanicu, o sukobu Vijeća ministara i Regulatorne agencije, o transformaciji TV BiH

DANI: Gospodine Petritschu, upravo ste se vratili iz Strasbourga. Kakvo je vase vidjenje zaključaka Politickog komiteta Vijeća Evrope?

WP: Moram vam reci da sam vrlo sretan jer sam uspio ubijediti Politicki komitet i Komitet ministara da dozvole produzenje roka za prijem BiH u Vijeće Evrope. Objasnio sam da se u ovom slučaju izbornog zakona ne radi o glasanju protiv evropskih principa. Naprotiv, radi o glasanju protiv evropskih principa. Naprotiv, oni koji su glasali protiv izbornog zakona, zapravo su glasali za bolji izborni zakon u ovoj zemlji. Vazeci Ustav ove zemlje ne dozvoljava odredjene mogućnosti, tako da bi prvi korak u ovom slučaju bila izmjena Ustava. Znamo da je za usvajanje izbornog zakona potrebno slaganje tri konstitutivna naroda. Nije realistično očekivati da se tako nesto dogodi do kraja ove godine. Moj savjet bosanskim predstavnicima je bio da budu pragmatični: da traže usvajanje zakona u skladu sa

Ustavom, a zatim odmah zatraze amandmane koji bi ga poboljsali, ali da u isto vrijeme ne izgube mogucnost da se sada prikljuce Vijecu Evrope, cime se otvaraju nove mogucnosti za rjesavanje pitanja ljudskih prava. Jedna od institucija za ovu vrstu pitanja je Evropski sud za ljudska prava, koji je u mogucnosti da se precizno bavi problemima koji, ocito, postoje u dejtonskom Ustavu.

DANI: *Da li to znaci da Vi imate razumijevanja za one clanove Parlamenta iz reda Alijanse koji su glasali protiv prijedloga izbornog zakona?*

WP: Kada se radi o principima, odgovor je: da, imam razumijevanja. Medjutim, ako govorimo o situaciji koja sada postoji u BiH, moram reci da za takvu odluku nemam razumijevanja. Sadasnja situacija zahtijeva hitnu implementaciju predlozenog izbornog zakona.

DANI: *U svom saopcenju koje se odnosi na odluke Politickog komiteta Vijeca Evrope, Stranranka za BiH navodi kako odluke iz Strasbourg-a vidi kao podrsku onima koji su glasali protiv prijedloga izbornog zakona. Kako komentirate ovakve stavove?*

WP: S obzirom da sam prisustvovao sastanku i uzeo aktivno ucesce u njemu, mislim kako su to iskrivljene interpretacije. Moramo razjasniti jednu stvar: radi izbornog zakona, Ustav ne moze biti izmijenjen. Proces je obratan. Prvo se mora postovati Ustav, a zatim se kroz amandmane moze postici poboljsanje po pitanju izbornog zakona. Situacija koju imamo sada jeste da do isteka krajnjeg roka ova zemlja mora naciniti prvi korak, a to je usvajanje izbornog zakona. Nakon toga se mogu izglasati amandmani na izborni zakon ili promijeniti Ustav. Politicari i politische partije ove zemlje moraju shvatiti da demokratija znaci postivanje odredjenih ustanovljenih pravila i regulativa.

DANI: *Sta je, po Vasem misljenju, vaznije za demokratiju u BiH – usvajanje izbornog zakona ili usvajanje evropskih standarda*

po pitanju ljudskih prava?

WP: Dugorocno, to je, naravno, poboljsanje stanja ljudskih prava. Sto se trenutnog stanja tice, to je, u svakom slučaju, usvajanje izbornog zakona koji će se oslanjati na postojeći Ustav.

DANI: *Najveća zamjerka lidera Alijanse na Vas rad jeste spora implementacija odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Postavljeno je pitanje zasto niste ize iznasli druge nacine da se ova odluka sprovede, odnosno zasto niste uspostavili Dom naroda u Parlamentu RS-a na nacin na koji on postoji u Federaciji BiH?*

WP: Ja nisam odgovoran za proces. Moje je da ustanovim preduslove za ispravno funkcioniranje Ustavne komisije. Da vas podsjetim: ja sam ustanovio Ustavnu komisiju koja je sastavljena od predstavnika tri konstitutivna naroda plus ostali, sto je vise nego sto je uradio Ustavni sud, jer "ostali" njegovom odlukom nisu pokriveni. Pobrinuo sam se da se komisija na istim principima osnuje u oba entiteta. Na osnovu ovakve moje odluke, u RS-u Bosnjaci i Hrvati su konstitutivni narodi sa pravom veta. Isto se odnosi na Srbe u Federaciji. Oni su od dana stupanja na snagu ove odluke konstitutivni narod sa pravom veta. Dakle, ja sam stvorio preduslove za pravilno funkcioniranje demokratskih procesa u ovoj zemlji. Implementacija i amandmani na ustave dva entiteta su posao lokalnih vlasti, odnosno ove dvije komisije. Mislim da je to fer pristup, pristup koji je omogucio da u RS-u ti koji odlucuju nisu samo Srbi, jer imaju samo dva glasa u ovoj komisiji, sto je jednako glasovima koje imaju i Bosnjaci i Hrvati i ostali. Mislim da sam kreiranjem ovih fer preduslova uradio ono sto je bilo za ocekivati. Sada, konacno, mora poceti da funkcionira lokalni politicki proces. Moram vam reci da se, na izvjestan nacin caak za nijansu bolje od situacije u Federaciji, stvari u RS-u odvijaju vrlo konstruktivno. Odgovorni u RS-u shvataju da ce se u Ustavu RS-a naci amandmani koji ce po prvi put u ovaj dokument unijeti izraze

kakvi su Hrvati, Bosnjaci, pluralno drustvo Dakle, ako poredimo RS prije i nakon 11. januara, shvatamo da je to potpuno razlicita prica. Ovo je, po mom ubjedjenju, pravi napredak, koji sada mora biti uvrsten u Ustav putem amandmana.

DANI: *Ipak, kako gledate na misljenje koje se formiralo u Federaciji, da se bojite nametnuti formalno jednake odredbe, odnosno da je u cilju implementacije odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda bilo jednostavnije formirati Dom naroda pri Parlamentu RS-a po uzoru na onaj koji postoji u Federaciji BiH?*

WP: A zasto ne obratno? Zasto ga ne ukinuti? Znate zasto – zato sto se radi o dva razlicita politicka sistema u Federaciji i RS-u. RS je centralizirani politicki sistem. Federacija je federalni sistem. Ovo su velike razlike koje se moraju razmatrati jer sam ja ovdje da bih implementirao Dayton, pri cemu imam odredjene restrikcije jer moram postivati ono sto je u Daytonu zacrtano. Privatno govoreci, ja se jako trudim uskladiti ove odluke sa zdravim razumom i odgovarajucim sistemom onoliko koliko je u mojoj moci. Ne smatram da bi imalo smisla da uradim nesto sto bi bilo moguce uraditi samo putem onih memehanizama koji nisu u mom mandatu.

DANI: *Od Vas ne trazim komentar, ali moram reci da ne smatram kako je ustavna priroda RS-a stvarna prepreka za uspostavljanje jos jednog Doma naroda u Parlamentu*

WP: Do ustavnih je komisija, u kojima su, to moram reci, Srbi manjina, da iznadju rjesenje. Vjerujem da je ovo revolucionarni napredak u odnosu na sve ono sto je ovim procesima prethodilo. Ja sam donio historijsku odluku, koja sada mora biti sprovedena u djelo. To je mjesto gdje, po meni, leze mogucnosti – unutar ustavnih komisija. U suprotnom, ako ovo ne prihvativimo, ova se zemlja nikada nece pretvoriti u suverenu zemlju u kojoj je na snazi demokratija po uzoru na evropsku.

DANI: *Cini mi se da je jedna od najznacajnijih promjena koje su se dogodile nakon posljednjih izbora promjena u odnosima izmedju novih vlasti i Vas: dok ste ranije Vi bili strana koja je troglavu nacionalisticku vlast morala gurati u pravcu uspostavljanja evropskih demokratskih standarda, sada je situacija, cini se, obrnuta. Odnosno, Alijansa mora gurati Vas?*

WP: To je zanimljivo stanoviste. Vas stav u potpunosti opisuje situaciju koja je sada aktualna u pozitivnom smislu, kao sto je u negativnom smislu bilo aktualno to o cemu ste govorili sa nacionalistima, odnosno prethodnom vladom. Demokraticna politika znaci biti u stanju uraditi sve sto je mogumoguce da se, tako da kazem, zadrzi sto veci broj gradjana u ovoj zemlji. Moje simpatije, moje licno razumijevanje stanja u ovoj zemlji je istinski uz one nestrpljive politicare Alijanse. Ali, moramo naci odgovarajuci i konstruktivan medij izmedju onoga sto je odluceno i onoga sto je moguce. To je umjetnost politike. Zato sam ponekad jako nesretan sto sam doveden u poziciju nekoga ko razmisla o svim posljedicama i dobrobitima za sva tri konstitutivna naroda, a ne samo za jedan. BiH ima buducnost i sansu samo u slucaju da sva tri konstitutivna naroda podrzavaju njen progres kroz promjene i reforme. Osjecam kako sam ja advokat, zagovornik drzave BiH, i ne zelim nikoga da izgubim – ni Srbe, ni Hrvate, ni Bosnjake, na putu demokratske buducnosti ove zemlje. Ovo je izuzetno frustrirajuci posao, koji bi, ustvari, trebao obavljati svaki politicar ove zemlje. Zalim sto ponekad osjecam da sam jedini koji se osjeca odgovornim za cijelu drzavu, a ne samo za jednu grupu unutar drzave.

DANI: *Smatraste li da su neke odluke Alijanse kontraproduktivne za njihov konacni cilj?*

WP: Definitivno da. To je ono sto me jako zabrinjava. Ostavka Bozidara Matica za mene je jasna indikacija da u ovoj zemlji postoje politicari koji razmisljaju na zapadnjacki nacin prema kojem je politika raditi ono sto je moguce, ali nikada ne

zaboraviti ono sto je pozeljno. Ova, nazazvat cu je, tenzija izmedju utopije i realnosti je prostor djelovanja politike. Po mom misljenju, u slucaju BiH treba, sto je moguce vise, navlaciti prema utopiji, ali biti svjestan da se do nje nikada nece doci. Nikada ne smijete zaboraviti da u zemlji koja se zove Utopija nema zivota. Zivjeti se moze samo u zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina.

DANI: *Britanski ambasador u BiH Graham Hand izjavio je kako je ocito da politicari RS-a ne zele uspostavu normalne drzavne vlade. On smatra kako je problem RS-a u tome sto vladajuci politicari ne zele javno priznati ljudima koji zive u RS-u kako ne postoji Velika Srbija, te kako veza sa Beogradom nije jednaka onoj koju bi trebali imati sa Sarajevom. Da li Vi dijelite stavove ambasadora Handa?*

WP: Potpuno podrzavam ono sto je izjavio moj prijatelj Graham, jer smatram da je to tacan opis situacije. Upravo radi svega sto je on naveo, strahujem da su Srbi partner koji jos uvijek ne priznaje drzavu BiH. Mi moramo stvoriti situaciju u kojoj _e Srbi shvatiti kako mogu u isto vrijeme biti i ponosni Srbi i gradjani drzave koja se zove Bosna i Hercegovina. Ovo je jako dugacak put, jer znaci izmijeniti i na pozitivan nacin utjecati na svijest ljudi, posebno Srba. U isto vrijeme moramo utjecati i na svijest Bosnjaka i, naravno, Hrvata, koji moraju shvatiti da trebaju krenuti prema Srbima. Ovo je dinamimican proces sa obje strane. Srbi moraju biti spremniji da prihvate i priznaju ideju drzave BiH, a Bosnjaci, koji su krucijalna grupa ovdje, moraju biti spremni krenuti prema dojucerasnjim neprijateljima. To je jedini nacin da se uspostavi istinska drzava BiH.

DANI: *Pretpostavljaljajuci da niste ocekivali mnogo od SDS-a, zanima me da li ste ocekivali vise od Mladena Ivanica, odnosno da li ste razocarani njegovim akcijama?*

WP: Nisam razocaran. Moram reci da ja nemam iluzija po pitanju SDS-a. Oni se jos uvijek ni formalno, ni sustinski nisu

ogradili od najveceg ratnog zlocinka u BiH, koji je osnivac njihove partije. Sve dok se ovo ne desi, Mladen Ivanic, koji je na celu relativno male partije, neće moci djelovati neovisno. Cinjenica je da je Ivanic na mnogo nacija talac SDS-a. Ovo je nesto sto moramo priznati, svidjalo se to nama ili ne, a meni se ne svidja. SDS je unutar srpskog naroda mnogo jaca struja nego Ivanic. Ovo je realnost i u isto vrijeme nesto o cemu moramo razmisljati ako razgovaramo o politickoj situaciji unutar BiH. Licno bih preferirao da imam snaznije i slobodnije partnere. Ali nemam. Ovo su ljudi, trendovi i tendencije koje jos uvijek preovladavaju unutar RS-a. I to zahtijeva promjene. Ali se one neće desiti preko noci.

DANI: Kako vidite sukob Vijeca ministara i gospodina Tornogra iz Regulatorne agencije?

WP: Prije svega, moram reci kako ja insistiram na tome da je to pitanje o kojem moraju raspravljati odgovorni iz Regulatorne agencije sa drzavnom vladom. Druga stvar je u tome da sam prepoznao potrebu za tacnim pojasnjenjem o tome zasto postoji Regulatorna agencija. U prošlosti smo imali situaciju kod koje su se prakticno svi slozili da je privatizacija dobra stvar. Sada politicari moraju da shvate, na nacin kako i ja shvatam, da privatizacija znaci i oduzimanje njihove moci; moci da utjecu ili namecu odredjena rjesenja. Iz iskustva svoje, kao i nekih drugih evropskih zemalja, znam koliko je tesko da politicari shvate kako njihova moc, u jednoj modernoj zemlji, biva umanjena i oduzeta. Tesko je prihvatiti da sada postoje drugi faktori koji igraju jako vaznu ulogu u drustvu. Regulatori su, nazovimo ih tako, nova vlast 21. vijeka. To je stvar koju moramo vise isticati, objasniti je javnosti, ali i politicarima, posebno njima. Zelimo li nastaviti putem privatizacije i restrukturiranja ekonomije i industrije BiH, moramo imati na umu da je to jedna od odluka Samita u Bruxellesu odrzanog u maju prosle godine – Regulatorna agencija za telekomunikacije samo je prvi primjer, uslijedit ce agencije za elektricnu energiju, transport Moramo stalno

imati na umu da je ovo dogovoreni put kojim se ide naprijed u privatizaciji i rekonstrukciji BiH. Upravo zato smatraam da su razgovori i kontroverze oko tendera za telekom krucijalne. Ja ih vidim kao mogucnost da se siroj javnosti objasni da je to put buducnosti. Politika ima odredjenu ulogu – to je nesto sto osigurava okvir, ali konkretne korake moraju poduzeti regulatorne agencije, koje su nezavisne od politike. Radi se o strucnjacima, ne, o politicarima. Sto se mene tice, kako nisam ekspert za telekomunikacije, otkako je Zlatko Lagumdzija pokrenuo ovo pitanje, morao sam mnogo uciti jer sam to video kao nacin da bolje razumijem funkcioniranje i mehanizme ovih nezavisnih regulatornih agencija. Vjerujem da je to sto sam ja naucio nesto sto bi trebala znati i sira javnost. Moramo ljudi informirati o tome na kojim principima funkcionira jedna regulatorna agencija, s obzirom da se radi o sistemu potpuno drugacijem od onog koji se bavi ekonomskim problemima. Zato smatram da je Zlatko Lagumdzija, pokrecuci ovaj problem, nemamjerno pokrenuo jedan dobrodosao i neophodan proces informiranja ljudi o sasvim novom sistemu, sistemu koji je novost i ljudima u zapadnoj Evropi. U Austriji i Njemackoj pokrenute su brojne rasprave o kontroverznim odlukama koje su donijele regulatorne agencije. Medjutim, bez obzira na sve diskusije, bitno je znati da su na kraju odluke regulatornih komisija u pravilu bile prihvacene od strane vlada ili drugih politickih tijela.

DANI: *Po mom misljenju, jedna od stvari u kojoj ste potpuno omanuli jeste pitanje rekonstrukcije TV BiH. Katastrofalni program koji se emitira vrlo je frustrirajuci, ne samo za profesionalce uposlene u ovoj kuci vec i za sve profesionalne novinare i ljudе u BiH koji se razumiju u program. Strasna je cinjenica da u desku Informativnog programa sjedi Vas covjek koji ima pravo cenzuriranja informacija. Pa takvo nesto se vise ne radi ni u Grudama! Primjer je klasicno cenzuiranje informacija u centralnom dnevniku u vezi sa tenderom za treceg GSM operatora u BiH. Da li ste Vi uopce upoznati sa ovom cinjenicom?*

WP: Ne, ja nisam upoznat sa cinjenicom da se radi o klasicnoj cenzuri. Ja vam mogu samo reci da se ured na cijem se celu ja nalazim protivi bilo cemu sto je povezano sa cenzurom. Kao drugo, moram vam reci kako se uopce ne slazem sa vama da je nas projekt reforme medija neuspjeh. Naprotiv. Nakon dvije godine, koliko sam vec u BiH, savladao sam jezik i jako ga dobro razumijem i svakoga jutra slusam BH Radio 1 i po prvi put u dvije godine osjecam kako sam u Evropi bivajuci ovdje u BiH. Ovo je prvi korak – imati radio koji emitira iste vijesti u cijeloj BiH. To je prvi put da se to dogodi u ovoj zemlji. Sada radimo na televiziji kako bismo ustanovili iste principe, odnosno kako bismo imali javni servis koji ce biti jednak za cijelu BiH. Ne drzavnu televiziju, nego nneovisnu televizijsku kucu na drzavnom nivou. Naravno, ovo je projekt koji kosta mnogo vise od radija. Medjutim, mogu vam garantirati kako ce kvalitet ovog javnog servisa biti jednak onome koji ima radio. Nadam se da cemo za dvije ili tri godine biti u stanju da se slozimo kako smo napravili veliki napredak i istinski priblizili servise radija i televizije evropskim standardima. Za sada, to nismo postigli sa televizijom. Na radiju ja iz dana u dan vidim poboljsanja. Veoma sam kriticki raspolozen slusalac, jer sam bio tu kada je ovaj projekt pokrenut i sjecam se tehnickih problema koji su se pojavili vec narednog dana, ali oni sada, nakon nekoliko nedjelja, ve_ zvuce izuzetno profesionalno. Uvjeren sam da ce se isto dogoditi sa mnogo skupljim i kompleksnijim TV sistemom u BiH. Razumijem ovu vrstu nestrpljivosti, s obzirom da je proslo sest godina nakon Daytona. Sada je situacija takva da se stvari mogu poboljsati i ja cu raditi na tome. Mislim kako je Shearer uradio veliki posao sa lokalnim programskim ljudima na radiju, a isto ce se dogoditi sa televizijom.

DANI: *Ne vidim nikakve razlike izmedju Shearera i Simona Haselocka, ili Vi mislite da je posao koji je obavio gospodin Simon Haselock uspjesan?*

WP: Ja sam bio taj koji je raskinuo ugovor sa gospodinom

Haselockom i ne zelim tu zalaziti u detalje. On je uradio pristojan posao u ekstreremno teskim okolnostima. Sada idemo dalje i ja vec na neka mesta postavljam nove ljude koji ce uraditi posao adekvatan situaciji.

DANI: *Dozvolit cete mi, ipak, da kazem nesto sto ne morate komentirati. Mislim da ste izmanipulirani i da nemate prave informacije o tome sta je pravo stanje stvari na TV BiH. Siguran sam da nastavak procesa promjena koje bi isle u ovom smjeru nece donijeti bilo kakva poboljsanja ili pozitivne rezultate*

WP: Komentirat cu. Ja sam se poslovima medija bavio mnogo godina. Bio sam press sekretar austrijskom premijeru. Snimao sam priloge koji su emitirani na brojnim televizijskim i radiostanicama. Za taj rad primio sam preko 40 najvecih svjetskih nagrada za TV produkciju i u SAD-u i u Evropi. Ja se razumijem u cinjenice, ali poznajem i poteskoce ustanovljavanja TV sistema. Moram reci da je razvoj dogadjaja otkako sam ja ovdje, necu, dakle, suditi o tome sta se dogadjalo prije mene, ali i to generalno smatram pozitivnim, apsolutno pozitivan. Svjestan sam da nismo postigli cilj. Ja sam taj koji svakodnevno pati gledajuci vijesti na TV BiH ili vijesti RTRS-a ili TV Hayat. Ja istinski patim slu_ajuci Hrvatski radio, naprimjer. Strasno je kako se istina iskriviljuje, kako su ponekad izvjestaji neprofesionalni. Ali, moram reci da je to u potpunosti u liniji sa razvojem ove zemlje na drugim planovima. To je problem. Ne s smijete odvajati razvoj medija sa drugim razvojnim procesima u ovom drustvu: ekonomskim, politickim ili socijalnim.

DANI: *Problem je u tome sto to ne bi smjelo biti tako. TV BiH je najgora od svih vecih TV kuca u BiH.*

WP: To je vas sud. Ja ne mislim tako. Ja smatram da ima mnogo mesta za poboljsanja, ali ovaj medij je skoro uvijek refleksija stanja u drustvu. Bosansko drustvo je, naravno, vrlo krhko.

DANI: Ali je RTRS mnogo bolja od stanja u RS-u; Avaz, Slobodna Bosna ili Dani su mnogo bolji od situacije u Federaciji. Stanje na TV BiH je mnogo gore nego sto je stanje u BiH, a sve zato jer su na odgovornim mjestima pogresni ljudi koje ste Vi, odnosno covjek kojem ste Vi dali ovlastenja, postavili.

WP: To nije tacno. Razlog je u tome sto je pitanje televizije Federacije vrlo kompleksno pitanje. Radilo se o dominantno bosnjackoj televiziji. Mi je sada pretvaramo u istinsku televiziju Federacije uključujući Hrvate i, u izvjesnoj mjeri, srpsku komponentu.

DANI: Dakle, radilo se o dominantno bosnjackoj televiziji koja je sada pretvorena u dominantno diletačku televiziju

WP: Apsolutno se ne slazem sa vama. O tome ko je bio u pravu, a ko u krivu, mozemo razgovarati za par godina. Ja cu biti negdje drugdje, vi cete biti ovdje, i nadam se da cemo tada moci o tome razgovarati. Uvjeren sam da cete tada reci kako je razvojni proces isao u pozitivnom smjeru. Sada smo vec dosli do situacije koja je bolja nego prije par godina.

DANI: Volio bih da Vi budete u pravu. Mijenjam temu razgovora: da li aktuelnu jednoglasnu medjunarodnu podrsku za produzenje Vaseg mandata smatraste za priznanje kako ste dobro obavljali svoj posao?

WP: U svom relativno dugom zivotu nikada nisam video toliko napisanih gluposti kao o produzenju mog mandata i mojoj poziciji u BiH, ne samo u bosanskim nego i medjunarodnim medijima. Politicki je sve bilo jasno jos nakon Samita u Zagrebu, na kojem su me pitali da li bih razmislio o tome da produzim svoj mandat, na sta sam ja odgovorio da cu razmotriti ovu mogucnost. Rasprave u javnosti ili medijima o tome cesto su vodjene vrlo licnim i privatnim razlozima i uvjerenjima. Jako mi je drago da je to sada zavrsena stvar, jer sam uvejk radio po svom licnom principu koji mi nalaze da ne razgovaram o mojoj ulozi, da se ne branim, jer vjerujem da sam toliko

izlozen, ne samo ovdasnoj vec i medjunarodnoj javnosti, da nema potrebe da komentiram ili branim svoj rad. Na osnovu ovoga, odgovorio sam ministrima vanjskih poslova i onima koji donose odluke, ne ambasadorima ovdje u Sarajevu, da sam, ako me podrze, spremam ostati jos jednu godinu. Vjerujem kako smo sada u situaciji kada mogu reci da mi je drago da sam dobio takvu v takvu vrstu priznanja, ali ne smatram da je ona toliko vazna. Ono sto je vazno jeste da ljudi, ne politicari, u ovoj zemlji dobiju ono sto istinski zasluzuju. I nadam se da ja mogu doprinijeti tome.

DANI: *Kako gledate na komentare Vaseg prijedloga o akumulaciji ovlastenja koja imaju razlicite misije medjunarodne zajednice u BiH kroz objedinjavanje ovlastenja koja bi bila data Visokom predstavniku?*

WP: To je nesto sto ja u potpunosti ne razumijem. Nakon sest godina, nakon toliko postignuca medjunarodne zajednice ovdje, prirodno je da moramo prilagoditi strukture naseg prisustva u BiH. To nema nikakve veze sa akumulacijom moci. Sto se mog polojaja tice, na drugima je da odgovore na ovo pitanje. Ja svoj reizbor interpretiram na taj nacin da ministri vanjskih poslova, koji predstavljaju odredjene vlade, imaju povjerenja u mene i zele da predlozim promjene. Vrlo jednostavno, oni ocito smatraju da sam ja taj koji ce postici najbolje rezultate.

DANI: *Smatraste li da postoji sansa da se Vas prijedlog usvoji?*

WP: Ne radi se o tome da li ce moj prijedlog biti usvojen. Mislim da je stvar zapravo u tome da ja budem taj koji ce sada voditi taj proces uz punu podrsku OSCE-a i UN-a da bismo dosli do optimalnog modela implementacije mira u ovom regionu. Nakon sest godina doslo je do pauze i sada moramo naci adekvatan model za sljedece razdoblje. Moramo imati na umu da medjunarodna zajednica, a to je, vjerujem, najsaznija poruka svega, ne zeli ostati ovdje zauvijek. Ovdje smo da bismo otisli, ali i ostavili iza sebe zemlju koja je u stanju da

stoji na vlastitim nogama. To je razlog zbog kojeg mi je ukazano ovo povjerenje.